

U slučaju nepravilnosti u funkcionišanju telefona, обратите се Maxcom tehničkoj podršci ili ponesite reklamaciju prodavcu.

Direktni kontakt broj:
32 325 07 00

Kratki vodič za početnike

GSM mobilni telefon

Napomena: telefon radi u GSM mreži 900/1800MHz. Najmanje jedna SIM kartica mora biti ispravno umetnuta prije uključivanja

1 Uvod

Ovo uputstvo za upotrebu je objavio proizvođač. Korekcije i ispravke koje proizlaze iz grešaka, netočnosti trenutnih informacija i poboljšanja telefona ili softvera mogu se izvršiti bez prethodne najave, međutim, one će biti uključene u novije verzije korisničkog priručnika. Više informacija i bilo kakav pomoć možete dobiti na web stranici: www.maxcom.pl. Proizvođač zadržava sva prava na sadržaj u ovom priručniku.

Cijeli korisnički priručnik možete pronaći na web stranici <http://www.maxcom.pl>

Autorska prava i zaštitni znakovi spomenuti u ovom dokumentu ostaju vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Zabranjeno je kopiranje, prijenos, pohranjivanje ili širenje svih ili pojedinih dijelova materijala zaštićenih autorskim pravima bez prethodne pismene saglasnosti.

2 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Display u boji: 2,4" 240 x 320 pix
- Aparat: 0,3 Mpix
- Imenik: do 300 unos
- Memorija SMS: do 300 poruka
- Lampa
- FM radio
- Audio i video plejer
- Podržava micro SD kartice do 32 GB
- Vrijeme pripravnosti: do 300 sati.*
- Vrijeme razgovora: do 7 sati.*
- Težina: 81 g
- Dimenzije: 122,57 x 52 x 14 mm

* ovisno o uvjetima i signalu GSM mreže

3 SADRŽAJ KOMPLETA

GSM telefon

Punjač

USB kabel

Baterija

Kratki vodič za početnike

Napomena: preporučuje se čuvanje ambalaže, može biti korisno za mogući transport.

Sačuvajte račun, on je sastavni dio garancije.

4 DODATNA OPREMA

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu onu koju preporučuje proizvođač ovog telefona. Provjerite koji pribor je dostupan kod vašeg prodavača.

5 USLOVI KORIŠTENJA I SIGURNOST

Napomena: upoznavanje sa sljedećim principima smanjiti će rizik od nepravilne upotrebe telefona.


- **KORIŠTENJE:** telefon emitira elektromagnetsko polje koje može imati negativan uticaj na druge elektronske uređaje, uključujući medicinsku opremu.
- Neomete koristiti telefon u područjima gdje je to zabranjeno, kao što su bolnice, avioni, benzinske pumpice ili u blizini zapaljivih materijala. Korištenje telefona na takvim mjestima može dovesti u opasnost druge ljudje.
- Ne koristite telefon bez odgovarajućih slušalica tokom vožnje.
- Uredaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite telefon i njegove komponente van domaća djece.
- **SERVIS:** nije dozvoljeno samostalno vršiti popravke, sve kvarove treba otkloniti kvalifikovani servis.
- **ČIŠĆENJE:** Telefon se ne smije čistiti hemijskim ili korozivnim supstancama.
- **LAMPA:** Ne gledajte direktno u snop svjetlosti.
- **SLUŠNI APARAT:** Ako imate slušni aparat, pažljivo podesite jačinu zvuka telefona i prilagodite osjetljivost slušnog aparat u skladu sa tim.
- **MEDICINSKA ELEKTRONSKA OPREMA:** vaš telefon je radio predajnik koji može ometati elektronsku medicinsku opremu ili implantate, kao što su slušni aparati, pejsmajkeri, inzulinske pumpe, itd. Preporučuje se da držite minimalnu udaljenost od 15 cm između telefona i implantata

Možete pitati svog lječnika ili proizvođače ove vrste opreme za bilo kakav savjet po ovom pitanju.

- **ELEKTRONSKA OPREMA:** Da biste izbjegli rizik od razmagnetiziranja, držite električne uređaje podalje od telefona na duži vremenski period.
- **OTPORNOST NA VODU:** Telefon nije vodootporn. Čuvajte ga na suhom mjestu.
- **OTPORNOST NA PRAŠINU:** telefon nije otporan na prašinu, nemojte koristiti telefon u okruženju sa povećanom prašinom.
- **DISPLAY** Izbjegavajte previše pritiska na LCD i korištenje oštih alata, jer se može oštetiti.
- Nemojte kratko spajati kontakte baterije metalnim predmetima jer to može uzrokovati eksploziju.
- Ne izlažite uređaj visokim ili niskim temperaturama, direktnoj sunčevoj svjetlosti ili visokoj vlažnosti. Ne postavljajte uređaj u blizini sistema grijanja, npr. radijatora, grijачa, pećnice, peći za centralno grijanje, vatre, roštilja itd.
- Zaštitite svoj sluh!

Dugotrajna izloženost glasnim zvukovima može oštetiti vaš sluh. Slušajte glazbu umjerenog glasnoće i ne držite uređaj blizu uha kada koristite zvučnik. Prije spajanja slušalica smanjite zvuk.

6 OPIS displeja



1. Mrežni signal
2. Ikone koje prikazuju funkcije (tabela ispod).
3. Nivo napunjenoosti baterije.
4. Sat.
5. Datum.
6. Naziv operatera.
7. Opis funkcijalnih tipki.

Simbol	Značenje
	Jačina signala SIM1 i SIM2
	Nova SMS/MMS poruka
	Uključen Bluetooth®
	Alarm aktiviran
	Nivo napunjenoosti baterije
	Povezana slušalica
	Aktivan profil
	Propušten poziv

Ikone se mogu razlikovati ovisno o verziji softvera

* Ikona takođe se pojavljuje u nacionalnom roamingu kada preplatnik koristi mrežu drugog operatera

7 OPIS TELEFONA



1. Lampa	9. Utičnica za slušalice.
2. Zvučnik razgovora	10. USB port vam omogućava da punite telefon i povežete ga sa računarcem radi prijenosa podataka.
3. displej	11. Desna funkcionalna tipka (PKF): omogućuje funkciju prikazanu u donjem desnom ugлу.
4. Tipka OK (srednja funkcionalna tipka): u stanju pripravnosti pritisnite tipku da direktno uđete u glavni meni. Obično ovo dugme ima iste funkcije kao i lijevi softverski taster.	12. Tipka za prekid poziva. Ova tipka vrši funkcije: uključeno/isključeno, završetak/poništi omogućava vam da prekinete ili odobjete dolazni poziv. Pritisak i držanje telefona se uključuje ili isključuje. Tipka vraća režim pripravnosti kada je telefon u drugim opcijama.
5. Lijeva funkcionalna tipka (LKF) – omogućuje korištenje funkcije koja je prikazana u lijevom ugлу displeja.	13. Uticnica za jednostavno skidanje zadnjeg poklopca.
6. Tipka za izvršenje/primanje veze	14. Objektiv kamere.
7. Tipka za navigaciju: omogućava vam da pomjerate kurzor lijevo, desno, gore ili dolje ili da se krećete kroz meni. U režimu pripravnosti: pritisnite tipku gore/dole/lijevo/desno da biste direktno prikazali određeni meni (u zavisnosti od toga kako ste ga definisali [Podešavanja > Podešavanja telefona > Podešavanja prečice]).	15. Zvučnik zvona.
8. Mikrofon	16. Stražnji poklopac kućišta

Napomena: u cilju uštede energije, displej automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog vremenskog perioda. Pritisnite bilo koji taster da uključite pozadinsko osvjetljenje displeja. Ako se displeja ugasi kada je tastatura zaključana, pritisnite lijevu funkcionalnu tipku, a zatim pritisnite na „*“ da biste je otključali.

8 PRIPREMA TELEFONA


8.1 INSTALACIJA SIM KARTICE

Telefon podržava dvije SIM kartice (jedna mikro). Ubacite barem jednu SIM karticu u telefon prije nego što počnete da ga koristite. SIM karticu dobijate od svog operatera. Držite SIM karticu van domaća djece.

Bilo kakva ogrebotine ili savijanje mogu lako oštetiti SIM karticu, stoga budite veoma oprezni prilikom njenog umetanja, važenja i skladištenja.

Napomena: nemojte umetati ili vaditi SIM kartice dok je telefon povezan na punjač. Uvjerite se da je telefon isključen prije vađenja baterije iz telefona.

Umetnite SIM karticu u slot sa pozlaćenim konektorima okrenutim prema dole-pogledajte sliku ispod.



8.2 INSTALACIJA MEMORIJSKE KARTICE


U telefon možete instalirati Micro SD memorisku karticu do 32 GB. Za korištenje funkcija aparata, kamere, audio plejera, videa, diktatora, foto galerije, primanja/slanja MMS-a, mora biti instalirana MicroSD kartica (nije uključena u openu)

Nemojte savijati ili grebati memorisku karticu, nemojte dozvoliti da dođe u kontakt sa statičkim elektricitetom, prašinom i ne uranjati je u vodu.

1. Najprije isključite telefon i izvadite bateriju.

2. Umetnite memorisku karticu sa zlatnim kontaktima okrenutim prema dole, pogledajte sliku ispod.

Pažljivo rukujte memoriskom karticom, posebno kada je stavljač i vadite. Neke memoriske kartice zahtijevaju formiratiranje na računaru prije prve upotrebe.




Napomena: redovno napravite sigurnosnu kopiju informacija o karticama koje se koriste u drugim uređajima, ako koristite SD kartice! Zloupotreba ili drugi faktori mogu oštetiti ili izgubiti sadržaj kartice.

8.3 INSTALIRANJE BATERIJE

1. Umetnite nokat u otvor na bočnoj strani telefona i podignite zadnji poklopac.

2. Umetnite bateriju sa metalnim kontaktima okrenutim nadole, pogledajte sliku ispod.

3. Vratite poklopac baterije na poleđinu telefona.



8.4 VADENJE BATERIJE

Isključite telefon, odvojite stražnji poklopac sa donje strane telefona, zatim lagano podignite i izvadite bateriju.

Nakon vađenja baterije, sva podešavanja ili informacije pohranjene na kartici i telefonu mogu biti izgubljene. Bateriju izvadite samo kada je telefon isključen, inače može doći do abnormalnosti.

8.5 PUNJENJE BATERIJE

1. Uključite punjač u utičnicu.

2. Priklučite kabl punjača u utičnicu na donjoj strani uređaja. Kada je pravilno povezan, simbol baterije na displeju će pulsirati

Kada se punjenje završi i indikator baterije prestane da treperi, isključite punjač.

Kada je baterija prazna, prikaz će se poruka o niskoj napunjenoosti baterije, telefon emitira zvuk upozorenja (ako je uključen Meni->Postavke->Opcije->Postavke->Drugi zvukovi obavijesti->Nizak nivo baterije) kada se baterija isprazni , telefon će se automatski isključiti. Ne ostavljajte bateriju ispraznjenu dugo vremena, jer to može negativno utjecati na kvalitetu i vijek trajanja baterije. Da biste osigurali ispravan rad svog telefona, koristite samo punjač koji preporučuje proizvođač. Ne skidajte zadnju masku telefona dok punite bateriju. Prilikom punjenja, telefon treba staviti na prozračno mjesto gdje je temperatura okoline između 0°C - 45°C. Ako je baterija potpuno prazna, može proći nekoliko minuta prije nego što se pojavi indikator punjenja i telefon se može koristiti.

Nakon dužeg perioda nekorištenja telefona, baterija može biti u fazovanim niskim stanju, "duboko pražnjenje", a da biste vratile ispravan rad, ostavite punjač priključen, iako se ništa ne prikazuje na displeju. Ovo može potrajati do sat vremena.

8.6 SIGURNOSNI KODOVI

8.6.1 Kod PIN

Ovo je privatni identifikacijski kod vaše SIM kartice i daje ga vaš operater.

PIN kod obezbeđuje operater zajedno sa SIM karticama.

Neke SIM kartice ne podržavaju ovaj kod.

Ako 3 puta zaredom unesete pogrešan PIN kod, SIM kartica će biti blokirana. Može se otključati PUK kodom. Unošenje pogrešnog PUK koda 10 puta će trajno blokirati SIM karticu.

Obратite se svom mrežnom operatoru za više informacija.

8.6.2 ZAKLJUČAVANJE TELEFONA

Kod zaključavanja telefona sprečava druge da koriste vaš telefon bez autorizacije (originalni telefonski kod je 1234).

Molimo promjenite svu originalni telefonski kod kako biste zaštitali svoje lične podatke.

8.6.3 ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Korisiteći telefonski kod, moguće je blokirati druge da koriste odabranu podešavanja na vašem telefonu.

9 KORIŠTENJE TELEFONA

9.1 UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE TELEFONA

Pritisnite i držite taster za kraj poziva da uključite ili isključite telefon.

1. Ako u nalazu samo jedna SIM kartica, na displeju će se prikazati polje za unos telefonskog koda i PIN koda (ako su uključene zaštite). Nakon unosa telefonskog koda i PIN koda, telefon će ući u stanje pripravnosti za trenutnu SIM karticu.

2. Ako u telefonu postoje dvije SIM kartice (u zavisnosti od sigurnosnog podešavanja), može se prikazati polje za unos SIM1 PIN koda i SIM2 PIN koda. Od vas će se tražiti da unesete jedan kod za drugim.

Ako pogriješite prilikom unosa PIN koda i telefonskog koda, možete izbrisati znakove pritiskom na PKF (desni funkcionalni taster).

Nakon uključivanja, telefon automatski traži mrežu(e).

Ako telefon otkrije ovlaštenu mrežu, na displeju će se prikazati naziv mreže i nivo signala.

Ako mreža nije pronađena, možete samo upućivati hitne pozive ili koristiti nekomunikacijske funkcije.

9.2 POZIVANJE

U pasivnom režimu, unesite broj telefona koji želite da pozovete.

Pritisnite desni softverski taster "Izbriši" da izbrisate netačne podatke.

Nakon što unesete tačan broj, pritisnite taster za pozivanje, koristite tastere za gore/dole da izaberete sa koje SIM kartice želite da pozovete i ponovo pritisnite taster za poziv.

1. Biranje brojeva lokalna

Neki lokali se ne mogu birati direktno i prvo se moraju birati u telefonskoj centrali ili glavnoj liniji, a zatim birati broj lokalna.

2. Pozivanje međunarodnog poziva.

Za međunarodne pozive unesite "00" ili "+" ispred broja. Koristite tipku "*" da unesete "+".

3. Biranje broja iz telefonskog imenika.

Pristupite kontaktima preko menija, koristite navigacijske tipke gore/dolje da pronađete kontakt ili pritisnite prvo slovo imena kontakta da pristupite imenima kontakata koja počinju tim slovom, a zatim odaberite željeni kontakt. Pritisnite taster za pozivanje, izaberite sa koje SIM kartice želite da pozovete i ponovo pritisnite taster za poziv.

4. Biranje broja iz istorije poziva.

Pristupite evidenciji poziva (pritisnite taster za poziv u režimu pripravnosti ili uđite preko menija), koristite navigacione tastere Gore/Dole da biste izabrali željeni kontakt. Pritisnite desno/levo za navigaciju kroz broane, odgovorene, odbijene i propuštenе brojeve.

9.3 PRIJEM POZIVA

U slučaju dolaznog poziva, telefon će vas o tome obavijestiti odgovarajućim signalom, ako vaša mreža prihvati ID pozivača, na displeju će se prikazati ime pozivača ili broj (u zavisnosti od toga da li su informacije o pozivaču u telefonski imeniku).

1. Pritisnite taster za pozivanje ili lijevi softverski taster da odgovorite na dolazni poziv.

2. Ako je u funkciji (Postavke -> Postavke poziva -> Ostalo -> Automatsko snimanje poziva) odabranu opciju snimanja, nakon prihvatanja veze, razgovor će se snimati

3. Ako ne želite da prihvate dolazni poziv, pritisnite taster za kraj poziva. Da biste utišali poziv, pritisnite desnu funkciju tipku.

4. Tokom poziva, odaberite na Menu, da podesite jačinu zvuka, pristupite kontaktima, porukama, evidencijski poziva, stavite poziv na čekanje, isključite zvuk, dodati novi poziv ili započnete snimanje. Pritisnite srednju funkciju tipku da uključite/isključite način rada zvučnika. Koristite tastere gore/dole da podesite jačinu zvuka poziva.

9.4 ZAKLJUČAVANJE TASTATURE

Da biste zaključali tastaturu, pritisnite lijevu funkciju tipku, a zatim tipku "*". Ako je aktivirano automatsko zaključavanje tastature, telefon automatski zaključava tastaturu nakon isteka podešenog vremena.

Da biste otključali tastaturu, pritisnite lijevu funkciju tipku, a zatim "*".

9.5 TELEFON ZA HITNE POMOĆI

Mozete direktno birati broj hitne službe 112 bez SIM kartice. 112 je europski broj za hitne slučajevje.

10 PORUKE SMSI MMS

Telefon vam omogućava slanje i primanje SMS tekstualnih i MMS multimedijalnih poruka.

Da biste ušli u MENI Poruke, pritisnite lijevu funkciju tipku u stanju pripravnosti, a zatim odaberite Poruke -> Prijemno sanduče.

10.1 INBOX

Kada primite tekstualnu poruku, čut će se zvuk i na displeju će se prikazati odgovarajući simbol poruke.

Pritisnite lijevu funkciju tipku "Čitaj" za otvaranje poruke. Pritisnite desnu funkciju tipku "Izlaz" za kasnije čitanje poruke, zatim tipku OK za čitanje nove poruke.

Kada je memorija za poruke puna, na displeju će se pojaviti "Memory Full". Kako biste mogli primiti novu poruku, morate izbrisati stare poruke iz foldera u Prijemnom sandučetu. Ako je veličina nove poruke veća od kapaciteta prijemnog sandučeta, informacije će biti izgubljene ili nepotpune.

Idite u Meni -> Poruke -> Prijemno sanduče -> Ok (srednju funkciju tipku) da biste pročitali odabranu poruku. Pritisnite lijevu funkciju tipku "Opcije" za prikaz sljedećeg menija:

- Izbrisati: poruka će biti izbrisana.
- Pozovi: pozivi pošiljaoca poruke.
- Blokiraj/deblokiraj: blokirane poruke se ne mogu izbrisati.
- Premjesti: poruku možete premjestiti na svoj telefon ili SIM karticu.
- Kopiraj: poruku možete kopirati na svoj telefon ili SIM karticu.
- Označi: označene poruke se mogu premještati, kopirati, blokirati ili na njih odgovoriti putem SMS/MMS-a.
- Sortiraj: sortirajte poruke po vremenu, kontaktu, opisu ili vrsti.
- Dodaj pošiljaoca u: pošiljaoca možete dodati novom ili postojećem kontaktu.
- Izbrisati ponavljajuće brojeve: omogućava vam da izbrisete sve poruke primljene sa ovog broja.
- Dodaj na crnu listu: više neće biti primljeni SMS toga broja.

10.2 PISANJE I ISLANJE SMS PORUKA

1. Idite na Meni -> Poruke -> Napišite poruku da otvorite uređivač poruke. Unesite broj primaoca ili izaberite sa liste kontaktata pritiskom na srednju funkciju tipku. Izaberite primaocu(a) sa liste kontaktata i pritisnite na Opcije -> OK. Upotrijebite tipku Dolje da se pomaknete na polje za poruku i unesete svoju poruku. Promjena načina unosa teksta: Za promjenu načina unosa teksta (brojevi, velika ili mala slova), pritisnite tipku "#" i potpisite tipku Gore/Dolje da odaberete odgovarajući.

Napomena: tekst jedne poruke može imati najviše 160 znakova. Ako se koriste znakovi poljskog dijalekta, poruka može biti ograničena na 60 znakova. Informacije o tome koliko znakova i koliko SMS poruka poslat će biti prikazane u gornjem desnom uglu. Način i jezik unosa teksta mogu se promjeniti pomoću tipke "#".

2. Slanje SMS-a pritisnite lijevu funkciju tipku "Opcije" da tokom uređivanja poruke odaberete sljedeće opcije:

- Pošalji: poruka će biti poslana
- Umetni šablonom: izaberite šablonom koji želite da umetnete
- Umetni kontakt: izaberite kontakt koji želite da umetnete
- Dodaj emotikon: Odaberite emotikon koji želite da dodate
- Sačuvaj kao načet: izaberite da poruku sačuvate u folderu Radne
- Izadi: izadije iz poruke bez zapisivanja

10.3 PISANJE I ISLANJE MMS PORUKA

Idite na Meni ->Poruke ->Napiši poruku ->MMS da otvorite uređivač poruke.

Pritisnite lijevu funkciju tipku "Opcije" da odaberete sljedeće opcije prilikom uređivanja poruke:

- Pošalji: Nakon što dodate primaoca, izaberite ovu opciju da pošaljete poruku.
- Pregled: omogućava da pregledate multimedijsku poruku.
- Dodaj primaocu: unesite broj primaoca poruke ili dodajte iz imenika.
- Dodaj: omogućava vam da poruci dodate tekst, slajd, fotografiju, zvuk, video.
- Sačuvaj kao načet: izaberite da poruku sačuvate u folderu Nacrta
- Podesi tajmer za slajdove: podesite vrijeme primanja slajdova

10.4 GOVORNA POŠTA

Govorna pošta je usluga operatera koja nam omogućava da ostavimo glasovne snimke kada neko ne upisuje da se poveže s nama. Obratite se svom operatoru za više informacija. Broj govorne pošte možete dobiti od svog provajdera usluge. Broj treba odabrati: Meni -> Poruke->Govorna pošta, zatim odaberite karticu na kojoj želite da unesete broj govorne pošte.

Nakon što pritisnete i držite taster 1 na tastaturi u režimu pripravnosti, pokreće se govorna pošta.

10.5 POSTAVKE ZA SMS I MMS

U menu ->Poruke pritisnite Opcije ->Podešavanja da promijenite parametre SMS/MMS usluge SIM1/SIM2 kartice

Mozete podesiti broj centra za poruke, podesiti važnost poruke, uključiti/isključiti. Izvještaji o isporuci, uključeno/isključeno čuvanje poslane poruke i odabrat mjesto gdje želite sačuvati poruke.

11 INFORMACIJE O BATERIJI

Telefon ima bateriju koja se može puniti punjačem koji se nalazi u kompletu.

Vrijeme rada telefona zavisi od različitih uslova rada. Na kraće vrijeme rada značajno utječe koliko smo udaljeni od reljefne stanicu te dužina i broj razgovora. Dok se kreće, telefon se stalno prebacuje između reljefnih stanicu, što također ima veliki utjecaj na vrijeme rada baterije.

Baterija prirodno gubi svojstva nakon nekoliko stotina punjenja i pražnjenja. Ako korisnik primjeti značajan gubitak performansi, nabavite novu bateriju.

Korisite samo baterije koje preporučuje proizvođač. Ne ostavljajte punjač priključen duže od 2-3 sata.

Napomena: ne držite telefon na mjestima sa previšom temperaturom. Ovo može negativno uticati na bateriju i sam telefon.

Nikada nemotje koristiti bateriju sa vidljivim oštećenjima. To može dovesti do kratkog spoja i oštećenja telefona. Baterija mora biti umetnuta uz ispravan polaritet.

Ostavljanje baterije na mjestima sa visokom ili niskom temperaturom smanjiće njen vijek trajanja. Čuvajte bateriju na temperaturi između 15°C i 25°C. Ako je u telefon umetnuta hladna baterija, telefon može neće raditi ispravno i postoji opasnost od oštećenja.

12 INFORMACIJE O ŽIVOTNOJ SREDINI

Napomena: ovaj uređaj je označen u skladu sa Europskom direktivom 2012/19/EU i poljskim Zakonom o otpadu električne i elektronske opreme sa simbolom prečrtanog kontejnera za otpad.

Ovakva oznaka obaveštava da se ova oprema nakon upotrebe ne može odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstava.

Napomena: ova oprema se ne smije odlagati sa komunalnim otpadom!!! Proizvod treba odložiti putem selektivnog sakupljanja na mjestima pripremljenim za tu svrhu.

Pravilno postupanje sa otpadom električne i elektronske opreme doprinosi izbjegavanju posljedica štetnih po zdravlje ljudi i okolinu koje prizlaže iz prisustva opasnih komponenti i nepravilnog skladištenja i obrade takve opreme.

Da biste omogućili recikliranje materijala koji se koriste u ambalaži vašeg telefona, slijedite lokalno utvrđena pravila za sortiranje materijala za ovu vrstu otpada.

Set uključuje Li-ion bateriju. Koristene baterije su štetne za okoliš i treba ih skladištiti na posebno određenom mjestu, u odgovarajućem kontejneru, u skladu sa važećim propisima. Baterije i akumulatori se ne smiju odlagati sa komunalnim otpadom, već se moraju odnijeti na sabirno mjesto.

NIJE DOZVOLJENO BACATI BATERIJE LIJAKUMULATORE U VATRU!

Ovaj priručnik je samo u informativne svrhe. Neke opisane funkcije i opcije mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i zemlje.

Ako je potrebna tehnička pomoć, preporučujemo da kontaktirate tehnički odjel na +48 32 325 07 00 ili na e-mail servis@maxcom.pl

Naša web stranica:

<http://www.maxcom.pl/>

Napomena: Ispravni rad zavisi od v telefona.

Proizvođač ne snosi odgovornost za pr nepoštivanjem uputa.

Napomena: proizvođač zadzrava prav koji se spominju ili koriste u ovom materijalu.

Draft) ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)

(Draft) ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 62209-1:2016

EN 62209-2:2010

EN 62479:2010

EN 60065:2014

EN 61000-3-2:2013

EN 61000-3-3:2013

EN 55024:2010+A1:2015

EN 55020:2007+A12:2016

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

(Final draft) ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

Technical Report(s):

SER180328004001E

SER180328004005E

Kapacitet:

0.497 W/kg 10g (GSM1800)

0.886 W/kg 10g (GSM900)

0.557W/kg 10g (GSM1800)

0.105 W/kg 10g (GSM900)

14 IZJAVA O USKLADENOSTI



rođać komunikaciju

MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a i 43-100 Tychy

Tel: +48 32 327 70 89
Fax: +48 32 780 30 00
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

PL

Deklaracija Zgodnosti UE 17/2018/RED

Naziv i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Ninjska deklaracija zgodnosti wydaje się na wylącną odpowiedzialność producenta.

Predmet deklaracji:
Telefon komórkowy

Model: MM142

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z oznaczeniem zgodności harmonizowanej:
Dyrektywa 2014/53/EU

vima

Dyrektywa 2011/65/EU (RoHS)

Odwolania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60065-1:2006 + A11:2009 + A1-2010+A12-2011+A2-2013
EN 50360:2017
EN 50566:2017
EN 62209-1:2016
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+A1:2015
EN 55020:2007+A12:2016

Draft) ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
(Draft) ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 50360:2017
EN 50566:2017
EN 62209-1:2016
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 60065:2014
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010+A1:2015
EN 55020:2007+A12:2016

Technical Report(s):
SER180328004001E
SER180328004005E

Technical Report(s):
SER180328004002E
SER180328004003E
SER180328004004E

Kodeks notyfikowania:
MICOM Labs Inc. Notified Body, Oznaczenie identyfik